

t12_dilworth (TMdqDUDm- RYC5dLwJVZeRYvpnK8tQtyv7vY9)

October 27, 2020

Let $v4_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_dilworth : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r5_waybel_4 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_orders_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2_xboole_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_tarski : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r2_orders_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.(l1_orders_2 X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 \\ (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (((v1_dilworth X1 X0) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 \\ (u1_struct_0 X0)))) \Leftrightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 \\ X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m1_subset_1 X3 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\neg(X2 \in X1) \wedge \\ ((X3 \in X1) \wedge ((X2 \neq X3) \wedge ((\neg r1_orders_2 X0 X2 X3) \wedge (\neg r1_orders_2 X0 \\ X3 X2)))))))))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.\neg(X0 \in X1) \wedge ((m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X2)) \wedge (v1_xboole_0 X2)) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.(l1_orders_2 X0) \Rightarrow (\forall X1.\forall X2.(m1_subset_1 \\ X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((r5_waybel_4 X0 X1 X2) \Leftrightarrow ((X2 \in X1) \wedge (\forall X3. \\ (m1_subset_1 X3 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\neg(X3 \in X1) \wedge (r2_orders_2 X0 \\ X3 X2)))))) \end{aligned} \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(m1_subset_1 X0 (k1_zfmisc_1 X1)) \Leftrightarrow (r1_tarski X0 X1) \quad (4)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((v4_orders_2 X0) \wedge (l1_orders_2 X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 \\ & (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m1_subset_1 X3 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow \\ & (((r1_orders_2 X0 X1 X2) \wedge (r1_orders_2 X0 X2 X3)) \Rightarrow (r1_orders_2 \\ & X0 X1 X3)))))) \end{aligned} \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (m1_subset_1 X0 X1) \Rightarrow ((v1_xboole_0 X1) \vee (X0 \in X1)) \quad (6)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.(l1_orders_2 X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 \\ & X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((r2_orders_2 \\ & X0 X1 X2) \Leftrightarrow ((r1_orders_2 X0 X1 X2) \wedge (X1 \neq X2)))))) \end{aligned} \quad (7)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. (X2 = k2_xboole_0 X0 X1) \Leftrightarrow (\forall X3. \\ & (X3 \in X2) \Leftrightarrow ((X3 \in X0) \vee (X3 \in X1))) \end{aligned} \quad (8)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (r1_tarski X0 X1) \Leftrightarrow (\forall X2. (X2 \in X0) \Rightarrow (X2 \in X1)) \quad (9)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (X1 = k1_tarski X0) \Leftrightarrow (\forall X2. (X2 \in X1) \Leftrightarrow (X2 = X0)) \quad (10)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.((v4_orders_2 X0) \wedge (l1_orders_2 X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & ((v1_dilworth X1 X0) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 \\ & X0)))) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3. \\ & (m1_subset_1 X3 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (((r5_waybel_4 X0 X1 X2) \wedge (r1_orders_2 \\ & X0 X3 X2)) \Rightarrow ((v1_dilworth (k2_xboole_0 X1 (k1_tarski X3)) X0) \wedge (\\ & m1_subset_1 (k2_xboole_0 X1 (k1_tarski X3)) (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 \\ & X0)))))))))) \end{aligned}$$